

FREE VIRTUAL MOCK EXAMINATION (5)

MAY 2020

AKUAPEM TWI

ESSAY and OBJECTIVE

1 Hour 45 Minutes

2&1

Name:

Index Number.....

GB ASSESSMENT TEST (GBAT)

FREE VIRTUAL MOCK EXAMINATION (5)

May 2020

AKUAPEM TWI 2 & 1

1 Hour 45 Minutes

All answers must be provided on clean sheet of papers (Answer booklet).

Write your name and index number on the sheets.

This booklet consists of two papers. Answer Paper 2 and Paper 1 on your Answer sheet. Paper 2 consists of three parts: I, II & III. Answer one question from Part I and All questions from Part II and III.

Paper 2 will last for 1 Hour and Paper 1 for 45 Minutes.

Answer all questions in your answer booklet.

Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of materials.

DESIST FROM REFERING TO BOOKS BEFORE PROVIDING ANSWERS

#COVID-19. STAY HOME. STAY SAFE.

© 2020 (GBAT) 0302 96 06 33 / 0247 740619

(PAPER 2)

Saa sɔhwɛ yi wɔ afa abiesa. Yi asɛmmisa biako pɛ ano wɔ ɔfa I mu na yi yi nɛmmisa a ɛwɔ ɔfa II ne III no mu nyinaa ano.

PART I

COMPOSITION (OSUSUTWERɛ) (30 MARKS)

1. Yi nea edidi so yi mu biako pɛ na fa nɛmfua a ensua nsen ɔha aduonum (150) kyerɛw ho asɛm .
- (a) Wɔhyɛ fa wɔ nkuro akɛsɛ ne nketewa mu. Wɔhyɛ saa fa yi de yɛ nkɔsodwuma san de pra mmusu firi ɔman mu. Fa a wɔhyɛɛ no nnansa yi ɛwɔ wo kurom no, na wowɔ hɔ. ka sɛnea wosi hyɛɛ wo kurom fa no.
 - (b) Kyerɛw krataa kɔma w’adamfo bi na ka wo kurom ho asɛm kyerɛ no.
 - (c) Nnansa yi, mprewa nnyinsɛn adɔɔso wɔ ɔman yi mu pa ara. Kyerɛw nneyɛɛ abiesa a ɛde mprewa nnyinsɛn ba ne sɛnea yebetumi asi ano kwan.
 - (d) Polisini ne Drɔbani , wɔn mu hena pa ara na ne ho hia ma ɔmanfoɔ. Kyerɛ w’adwene.

ɔFA II (10 MARKS)

COMPREHENSION (AKENKAN NE NTEASE)

2. Kenkan ayɛsɛm yiye na bua nɛmmisa no nyinaa.

Na obiara pɛ sɛ Ananse di nkogu na wantumi anware Nana babea, Adeɛfɛ ɔhoɔfɛfo no. Ananse sɔɔ kuruwa a nsuohyɛw wɔ mu ma no mu bɔɔ ne mu ase kyerɛɛ Nana ne ne mpanimfo, ɛnna ɔnwenweneɛ de kyerɛɛ sɛ wayɛ krado. Afei Ananse Pagyaa kuruwa no kɔɔ suro ɛnna ɔkaa sɛ, “hwɛ”!!Nana Yaw kune nso team sɛ, “ ɛyɛ nsuohyew na ɛwɔ mu”. Nom no seesei ara!!

Ɛhɔ ara, Ananse yɛɛ kɔmm kakra ɛfise, sɛ na waduru owu ne nkwa nkwanta . Ɛdɔm a wɔwɔ hɔ no nyinaa gyeneɛ wɔn ani pɛɛ sɛ wohunu sɛnea ɛbɛwie Okuamoa. Na ɔdɛɛfo ahyɛ sɛ nea obɛtumi anom nsuohyew no, ɔde ne babea bɛma no aware . Ananse wosoo kuruwa no nomm nsuohyew no nkakrankakra. Ananse boapa yɛɛ n’anim mmɔbɔmmɔbɔ ɛnna omunaa kusuu sɛnea ɔntumi nnom nsuohyɛɛ no. Afei nso, ɔkataa n’ani biako ɛnna ɔde ne nsa guu ne ho sɛnea ɔreyɛ awu no.

Nana ne ne yere tueɛ sereɛ mu sɛ Ananse adi ntwo awie ne sa. Nanso anni gyina na Baafɔɔ anom nsu no nyinaa awie. Nana na n’anim asesa yi. Mpanimfo kae sɛ,”wosum aniha fidi a woyi agyawaadwo

ampa. Ananse maa ne kuruwa no so kɔɔ soro de kyereɛ Obiara. Ɛhɔ yee kɔmm te se asie. Nana sɔɔ ne babea no nsa de no maa Kwaku Ananse , efise se ɔpanin nto ntasu nto fam nsan mfa ne tekrema mfa.

- (a) Kurom ho hene ne hwan?
- (b) Den na Ananse tumi nommee wo abasem no mu?
- (c) Den na na Kurom hofo no pe se eto Ananse ewo Akansi no mu?
- (d) Kyere kasakoa “n’ani so ate no te” ase senea ete wo abasem no mu.
- (e) Edin foforo ben na wode free Ananse wo abasem no mu?
- (f) Wosusuw se den nti na Ananse wosoo kuruwa no?
- (g) Kyere nneyee biako a Ananse yee bere a na onenom nsuohyew no.
- (h) Wogyee di se eden nti na Ananse pagyaa kuruwa no kyereɛ won bere a onomm nsuohyew no wie no.
- (i) Aden nti na Nana anim nyinaa sesae bere a ohuu se Ananse adi nkonim no .
- (j) Fa nsemfua a emmoro ason to abasem yi din.

ɔFA III

LEXIS AND STRUCTURE (20 MARKS)

I. Kyere okyerɛfo nsemfua a ewo okasamu yi mu biara mu.

- a. Abofra no firi kodwonsɔɔ mprensa.
- b. Kwame didi dodo.
- c. Abeawa no te Kumase.
- d. Kofi beba fie Memeneda.
- e. Asamoa piraa yayaaya.

II. Kyere nsemfua kuw a nea woasensane ase no mu biara fra mu wo okasamu ahorow yi mu.

- f. Nnipa no nyinaaa kɔɔ ahemfi ho anɔpa yi.
- g. Fre Yaw anaa Kwabena ma me.
- h. ɔpanin no maa yɛn ankaa bebree.
- i. Okuafo no buu nnua nnera .
- j. Okraman bi da dua kusuu no ase.

III. Kyere asemfua a ene nea woasane ase no nkyerease ye pe.

- k. Me nyemmoa no ase adɔre afe yi.
- l. Okwan foforo a wɔapae no mu trɛw.
- m. Ne maame awu, enti ɔredi awerɛhow.
- n. Ababaawa no anyin fɛfɛfɛ.

o. Obiara mpe n'asem , efiri se ope ntokwa.

IV. Fa akyerew mu nsenkyeranne a efata kyere okasamu a edidi so yi mu biara yie.

p. Wotee wo maame nka.

q. Yesu kae se bedi m'akyi.

r. Yaw hwe nea wode aye oben.

s. Firi ho ko.

t. Wowoo abaayewa no wo takorade.

END OF PAPER 2

DO NOT TURN OVER THIS PAGE UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

YOU WILL BE PENALIZED SEVERELY IF YOU ARE FOUND LOOKING AT THE
NEXT PAGE BEFORE YOU ARE TOLD TO DO SO

PAPER 1

45 MINUTES

OBJECTIVE TEST

Write your name and index number in ink in the spaces provided above

1. Use **2B** pencil throughout.
2. On the pre-printed answer sheet, check that the following details are correctly printed:
Your surname followed by your other names, the subject Name, your Index Number, Centre Number and the Paper Code.
3. In the boxes marked *Candidate Name*, *Centre Number* and *Paper code*, reshade each of the shaded Spaces.
4. An example is given below. This is for a candidate whose name is Jeffrey OpokuTwum, whose Index Number 0211040067. He is writing the examination at Centre Number 21104 and offering Integrated Science 1 and the Paper code is 2470.

GB ASSESSMENT TEST OBJECTIVE ANSWER SHEET

CANDIDATE NAME: JEFFREY OPOKU TWUM	SUBJECT NAME: TWI- AKUAPEM 1
---	---

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. Use grade HB pencil throughout.

2. Answer each question by choosing one letter and shading it like this [A] [B] [C] [D] [E]

3. Erase completely any answers you wish to change.

4. Leave extra spaces blank if the answer spaces provided are more than you need.

5. Do not make any markings across the heavy black marks at the right hand edge of your answer sheets.

CANDIDATE NUMBER									
2	1	1	0	4	0	0	6	7	
0	0	0		0			0	0	
1			1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4		4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6		6	
7	7	7	7	7	7	7	7		
8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	

CENTRE NUMBER				
2	1	1	0	4
0	0	0		0
1			1	1
	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

PAPER CODE			
2	4	7	0
0	0	0	
1	1	1	1
	2	2	2
3	3	3	3
4		4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7		7
8	8	8	8
9	9	9	9

For Supervisors only.

If Candidate is absent shade this space

Answer **all** the questions.

Each question is followed by **four** options lettered A to D. Find the correct option for each question and shade **in pencil** on your answer sheet the space which bears the same letter as the option you have chosen. Give only **one** answer to each question.

Yi mmuae A-D no mu biako a eyɛ pa ara na ɛfa Akanfo Ntɔn, Abusua ne mmrane ho.

- | | |
|---|--|
| <p>1. Sɛ agya bosom yɛ wo ntɔn a, maame mogya yɛ wo _____ .</p> <p>A. kra</p> <p>B. bosom</p> <p>C. abusua</p> <p>D. nkwa</p> <p>2. Akanfo wɔ gyedi sɛ onipa biara wɔ ɔkra ne sunsum. Kyerɛ edin foforo a yɛde frɛ sunsum.</p> <p>A. Abusua</p> <p>B. Mogya</p> <p>C. Ntɔn</p> <p>D. Saman</p> <p>3. ɔkwan bɛn so na Akanfo nam bɔ agya abusua?</p> <p>A. Abusuabɔ</p> <p>B. Aware</p> <p>C. Kunayɛ</p> <p>D. Owu</p> <p>4. ɛdɛn na ɛma obi hu sɛ ɔne ɔfoforo som agya bosom biako?</p> <p>A. wɔbɔ abusua koro</p> <p>B. wɔn akyiwade yɛ pɛ</p> <p>C. wofiri kurow biako</p> <p>D. wɔyɛ mogya koro</p> <p>5. Sɛ yɛpae afase a na _____ ada.</p> <p>A. Bosommuru</p> <p>B. Bosom Nketia</p> <p>C. Bosom Ayensu</p> <p>D. Bosom Pra</p> | <p>6. Abusua bɛn na wɔgye di sɛ wɔde egya baa wiase?</p> <p>A. Aduana</p> <p>B. Asona</p> <p>C. ɔyoko</p> <p>D. Biretuo</p> <p>7. Asakyirifo akraboa kɔkɔsakyi no gyina hɔ ma</p> <p>A. Anitew</p> <p>B. Onyinkyɛ</p> <p>C. Ahoɔfɛ</p> <p>D. Obu</p> <p>8. Abusua bɛn na wɔsa wɔn mmrane sɛ “ Etwie nana a wɔde akorabom gye no taataa”?</p> <p>A. Asona</p> <p>B. Biretuo</p> <p>C. Aduana</p> <p>D. ɛkoɔna</p> <p>9. Hwan na wɔsa no mmrane sɛ ɔkɔdɛɛ?</p> <p>A. Ananse</p> <p>B. Onyankopɔn</p> <p>C. Agyeiwaa</p> <p>D. Owusu</p> <p>10. Edin bɛn na wɔde ma Onyankopɔn ɛwɔ Anansesɛm mu?</p> <p>A. Akuamoa</p> <p>B. Kokuroko</p> <p>C. Ananse Kokuroko</p> <p>D. Nyame</p> |
|---|--|

Yi mmuae A-D no mu biako a eyɛ pa ara na ɛfa Akanfo Akyiwade , Ntamka ,Nsagu ne Nsɛnkyerɛnne a ɛkasa ho

- | | |
|---|---|
| <p>11. Duaba bɛn na Akanfo de gyina hɔ ma onipahunu bi a wadi ade?</p> <p>A. Kwadu</p> <p>B. Amango</p> <p>C. Paya</p> <p>D. Borɔferɛ</p> | <p>12. ɔkwan a Akanfo fa so kasa kyere Onyankopɔn ne</p> <p>A. Nsuiɛ</p> <p>B. Mpaebɔ</p> <p>C. Nsaguo</p> <p>D. Adesrɛ</p> |
|---|---|

13. Hwan na wɔdi kan bɔ ne din wɔ apae mu?

- A. Asaase Yaa
- B. Onyankopɔn
- C. Abosom
- D. Nsamanfoɔ

14. Deɛhe na wɔde di dwuma wɔ apae mu?

- A. Kube
- B. Sika
- C. Tɔmmɛ
- D. Krataa

15. Akanfo taa ka ntam wɔ bere a _____ aba.

- A. Anibere
- B. Anigyɛ
- C. Asomdwoe
- D. Ɔdɔ

16. Abam akyiwade ne _____.

- A. Akokɔ
- B. OKisi
- C. Ɔtwe
- D. Ɔnwansane

17. Sɛ obi de ɔhene ntam di agoru a ,

- A. Ɔhwe no
- B. Opia no
- C. ɔkyere no dedua
- D. ɔtwa no asu

18. Sɛ obi ka ntam a wɔsaman no ma

- A. Ɔkyeame
- B. Ɔhene
- C. Abusuapanin
- D. Odikuro

19. Aduane a obi nni anaase nam a ɔnwe yɛ ne deɛn?

- A. N'akyiwade
- B. N'apɛde
- C. Ne mmusu
- D. Ne ntam

20. Akanfo akyiwade biako ne _____.

- A. Aware
- B. Ntɔkwa
- C. Mogyafra
- D. Asisie

21. Abofra a wɔatwa ne tiri mpɛsɛmpɛsɛ yɛ

- A. ɔbosomma
- B. Aboatia ba
- C. Ɔkɔmfo ba
- D. Ɔdehyɛ

22. Sɛ ɔkanni bi ani gye a ofura ntama _____ .

- A. Fitaa
- B. Tuntum
- C. Kɔkɔɔ
- D. Kuntunkuni

23. Sɛ ɔbɔfo kɔ wuram a nea ɔyɛ de hyɛ ɔkwan so nso ne sɛ _____ .

- A. ɔpae kwan so
- B. ɔtwitwa nnunsini a ɛwɔ kwan no so
- C. ɔhyɛ ɔkwan no so nwura
- D. ɔbotabota nnua ho

24. Akanman mu sɛ obi resa na ɔfoforo pagya ne nsa kyere no a, ɛkyere sɛn?

- A. Ɔnnɔyɛ asa
- B. Ɔma no mo
- C. Dwom no yɛ de
- D. Onnyina hɔ

Yi mmuɛ A-D no mu nea ɛyɛ pa ara na ɛfa Akanfo Agoru, Abisaa, Nnwomto ne Abɛbu ho.

25. Agya ade bi wɔ hɔ, yɛwo no a, na ofura ntama , sɛ onyini a, na wapa ntama no agu hɔ. Ɛyɛ deɛn?

- A. Onipa
- B. Mpampuro
- C. Aburoo
- D. Honam

26. Agya ade bi wɔ hɔ , ɛnyɛ de , ɛnyɛ nwono nanso ɛka wo nsa a, na woatafere. Ɛyɛ deɛn ade?

- A. Sapɔ
- B. Nsu
- C. Mframa
- D. Egya

27. Ahohono twa _____ .

- A. Oɔbra
- B. Atoro
- C. Asem
- D. Poa

28. Etire ntee a, yennyae _____ soa.

- A. Apakan
- B. Kyɛ
- C. Ahina
- D. Kentɛn

29. “ Sisiri mbo, ɔtabon mbo” yɛ adwuma bɛn mu dwom?

- A. Ahayɔ
- B. Kuayɔ
- C. Ntomanwonono
- D. Apokɔ

30. Toa saa dwom yi so. “Dedendee kwao de, Dedendee kwaode, Agya Bɔfo ne nkwan yɛ me dɛ nanso.....”

- A. N’ataade yɛ me tumm
- B. ne mpaboa yɛ me kɔɔ
- C. ne nam yɛ me dɛ
- D. ne tuo ho yɛ me tumm

31. Nea ɛwɔ he na ɛnyɛ Akanfo agoru?

- A. Ahayɔ
- B. Ntesie
- C. antoakyire
- D. Abato

32. Agoru yi mu nea ɛwɔ he na mmea mpanimfo betumi agoru bi?

- A. Antoakyire
- B. Ntesie
- C. Ampe
- D. Ludo

Yi mmuae A-D no mu nea ɛfata pa ara na ɛfa Akanfo Atetesɛm ,Ahensɛm ne Afade ho.

33. Okomfo bɛn na otumi de mpaboa foroo onyina?

- A. Okomfo Kyei
- B. Okomfo Anokye
- C. Aseibu Amanfi
- D. Ansa sasraku.

34. _____ na Asantehene nsa kaa sikagua Kofi no?

- A. Dwoda
- B. Wukuda
- C. Memeneda
- D. Fida

35. Tete no, na Onyankopɔn bɛn yɛn pa ara. Hwan na ɔmaa no kɔɔ soro?

- A. Onipa
- B. Ananse
- C. Bɔne
- D. Aberewa bi

36. ɔhene rekɔ aguabɔ ase a, otumi tena _____ mu.

- A. Akongua
- B. Apakan
- C. Nsu
- D. Nwura

37. Akanfo ahemfo taa fura _____.

- A. Kente
- B. Sapɔ
- C. Fufu
- D. Kotoku

38. Ayi a amanfo ne abusuafo no nyinaa fa wɔn ho fitaa no kyere sɛ

- A. Abofra na wawu
- B. ɔpanin na wawu
- C. Bayifo na wawu
- D. ɔbɔdamfo na wawu

39. Okwan a Akanfo fa so tu ɔhene bi ade so ne

- A. Ahensi
- B. Afahyɛ
- C. Ahentu
- D. Bragoru

40. Hwan na ɔbɔ ɔhene bi sobɔɔ ma wotu no ade so?

- A. Ankɔbeahene
- B. Gyaasehene
- C. Kurotihene
- D. Okyeame

